

t50_tmap_1
(TMa3GATue5mtic51sknVerziTrZHoTwHKQH)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v5_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tmap_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_pre_topc X1) \wedge (l1_pre_topc \\ & X1)))) \Rightarrow (\forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 \\ & X1) (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow ((v5_pre_topc X2 X1 X0) \Leftrightarrow \\ & (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (r1_tmap_1 X1 X0 \\ & X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_pre_topc X1) \wedge (l1_pre_topc \\ & X1)))) \Rightarrow (\forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 \\ & X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow (((v1_funct_1 X2) \wedge ((\\ & v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge ((v5_pre_topc \\ & X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Leftrightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (r1_tmap_1 X0 X1 X2 X3)))))) \end{aligned}$$